

Primljeno: 28-07-2022			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02	-02-	1264	16

ALISA HAJDAROVIĆ  
Delegatkinja u Domu naroda  
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

**PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**  
**DOM NARODA**

U skladu sa članom 177. Poslovnika Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, podnosim sljedeće

**A M A N D M A N E**  
**NA PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMAMA**

**I**

U članu 4. Prijedloga Zakona o šumama tačka (10) mijenja se i glasi:

*„(10) Korisnik šuma je šumskoprivredno društvo u državnom ili većinskom državnom vlasništvu, u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Federacije BiH, kantona, grada ili općine koje na osnovu ugovora zaključenog u skladu sa odredbama ovoga Zakona obavlja poslove gospodarenja državnim šumama i stavlja drvo i nedrvne šumske proizvode u promet.”*

**Obrazloženje:** Šumsko-privredna društva na području Federacije BiH formirana su sa različitom strukturom vlasništva, te imamo preduzeća u vlasništvu ili sa većinskim vlasništvom Federacije, kantona ili općine. Radi jasnoće odredbe potrebno je jasno precizirati o kojim društvima je riječ.

**II**

U članu 9. stav (6) mijenja se i glasi:

*“(6) Odluku o formiranju šumsko privrednih područja ili reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva koji se zasniva na stručnom elaboratu iz stava (5) ovog člana, mišljenju jedinica lokalne samouprave i kantonalne uprave za šumarstvo (u daljem tekstu: kantonalna uprava) i saglasnosti vlade kantona.*

**Obrazloženje:** Obzirom da su šumsko-privredna društva formirana sa različitom strukturom, te mogu biti u vlasništvu lokalne zajednice, potrebno je da se uvaži i mišljenje jedinica lokalne samouprave.

**III**

U članu 10. stav (4) mijenja se i glasi:

*“(4) Ukupan planirani obim sječa (etat) predviđen šumsko privrednom osnovom za uređajni period, po vrstama drveća, grupama vrsta drveća (četinari i lišćari) debljinskim i kvalitetnim klasama širih kategorija šuma proizvodnog karaktera, mora se ispuniti u tolerantnom odstupanju.”*

*“(5) Tolerantno odstupanje realizovanog od planiranog obima sječa se računa na osnovu relativne greške procjene prosječnih veličina taksacionih elemenata šuma, na osnovu kojih je etat određen po širim klasifikacionim jedinicama –kategorijama šuma za područje kao cjelinu i po području pojedinih općina unutar ŠPP.*

*(6) Izuzetno, veće odstupanje se može opravdati jedino razlozima (višom silom), na koje korisnik šuma nikako nije mogao uticati, kao što su veliki požari pred kraj uređajnog perioda, ili kalamiteti insekata koji su nametnuli nenormalno visok obim sanitarnih sječa pred kraj uređajnog perioda, ili globalni poremećaj u potražnji šumskih drvnih sortimenata kada se može opravdati neispunjenje etata.”*

Stav (5) mijenja se i glasi:

*“(5) Kada se u jednoj ili više proteklih godina uređajnog perioda realizuje manje ili više od predviđenog godišnjeg obima sječa u okviru šumsko privrednog područja, mora se u narednim godinama uređajnog perioda realizovati preostali dio planiranog obima sječa, tako da se obezbijedi njegovo ispunjenje za uređajni period.”*

**Obrazloženje:** Nerealno je zahtijevati strogo obavezujući plan sječa po gazdinskim klasama, čak niti ukupno, a kamoli po debljinskim klasama i vrstama drveća, radi visoke greške procjene ovih podataka za nivoe gazdinskih klasa. To nije realno niti za gospodarske jedinice manje površine.

#### IV

U članu 11. stav (3) mijenja se i glasi:

*“(3) Federalna uprava raspisuje javni poziv za izradu šumskoprivredene osnove za šume u vlasništvu države i odgovorna je njenu pravovremenu izradu. federalna uprava dužna je najmanje 120 dana prije isteka roka važnosti šumskoprivredene osnove, dostaviti novoizrađenu osnovu u elektronskoj i pisanoj formi federalnom ministarstvu. Uz osnovu se dostavljaju prethodne saglasnosti kantonalnog ministarstva, i organa nadležnog za vode, a koje su isti dužni dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za njihovo izdavanje. Šumskoprivredna osnova se dostavlja jedinici lokalne samouprave radi davanja saglasnosti, koju je dužna izdati u roku od 30 dana. – ostalo brisati ....*

#### V

U članu 13. stavovi (4), (6), (7) i (8) mijenjaju se i glase:

*„(4) Federalna uprava u roku od 30 dana od dana prijema godišnjeg plana realizacije šumsko privredne osnove odlučuje o zahtjevu za izdavanje saglasnost na isti.”*

*“(6) Radovi predviđeni godišnjim planom realizacije šumsko privredne osnove ne mogu se započeti bez saglasnosti federalne uprave za šumarstvo. U toku godine, a najkasnije do 30. septembra, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, može se izvršiti izmjena godišnjeg plana na način kako je to propisano stavom (3) ovog člana.”*

*“(7) Godišnji plan realizacije šumskoprivredne osnove i dopunjeni godišnji plan iz stava 8. ovog člana na koji je dobivena saglasnost federalne uprave, korisnik šuma je dužan u roku od 15 dana od dana usvajanja dostaviti kantonalnoj upravi, federalnoj i kantonalnoj šumarskoj inspekciji i jedinici lokalne samouprave na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom.”*

*“(8) Ukoliko nije izvršen godišnji plan za prethodnu godinu, korisnik šuma dužan je dopuniti godišnji plan za tekuću godinu koji će sadržavati i neizvršene radove i investicije iz prethodne godine i uz izvještaj o realizaciji godišnjeg plana za prethodnu godinu dostaviti ga federalnoj upravi radi dobivanja saglasnosti.”*

**Obrazloženje:** Sve izmjene odnose se na nadležnost federalne uprave za šumarstvo.

#### VI

U članu 19. stav (2) mijenja se i glasi:

*“(2) Poslovi u šumarstvu mogu se obavljati nakon pribavljenog odobrenja Federalnog ministarstva i izvršenog upisa u Registar izvođača radova za obavljanje poslova u šumarstvu za područje Federacije*